

***PROGRAM RADA
SKUPŠTINE OPŠTINE SREBRENICA
ZA 2019. GODINU***

Srebrenica, januar 2019. godine



I – UVODNI DIO

Program rada Skupštine opštine Srebrenica za 2019. godinu je osnova za blagovremeno i redovno planiranje sjednica Skupštine opštine i njenih radnih tijela, za pripremu i organizovanje aktivnosti u Skupštini opštine Srebrenica i u radnim tijelima na ostvarivanju njihovih prava, dužnosti i odgovornosti koje su utvrđene Ustavom, zakonom, statutom Opštine i drugim propisima.

Ovim Programom se utvrđuju pitanja normativnog i tematsko – analitičkog sadržaja, o kojima će Skupština opštine Srebrenica raspravljati i odlučivati u 2019. godini, a koji su zakonom, Statutom opštine i drugim propisima stavljena u nadležnost, kao organa odlučivanja i kreiranja politike Opštine.

Program rada Skupštine opštine Srebrenica je okvirni program jer je isti podložan promjenama i usklađivanjem sa potrebama funkcionisanja Skupštine i Načelnika opštine u zavisnosti od potreba koje se javljaju tokom godine a koje iziskuju zasjedanja Skupštine.

Programom su utvrđeni poslovi i zadaci Skupštine njihov osnovni sadržaj i način izvršavanja, takođe su utvrđeni nosioci poslova i zadataka i rokovi za razmatranje pojedinih pitanja.

Skupština će donositi odluke na prijedlog Načelnika opštine i Opštinske uprave u skladu sa svim izmjenama i dopunama zakona iz svih oblasti kao i sa novim zakonima.

Program rada ostaje otvoren za sva normativna i aktuelna pitanja koja će se pojaviti u toku godine, a koja su od interesa za Opštinu Srebrenica, odnosno koja zahtijevaju angažovanje Skupštine opštine Srebrenica u cilju unapređenja i realizacije istih.

Pored pitanja sadržanih u ovom Programu, Skupština će u skladu sa svojim nadležnostima, i prema ukazanoj potrebi, na prijedlog ovlaštenih predlagača, razmatrati i druga pitanja koja oni predlože.

Program rada sadrži također i prijedloge građana, Savjeta mjesnih zajednica, nevladinih organizacija, ustanova, javnih preduzeća i drugih činilaca lokalne zajednice a koji su bitni za razvoj opštine.

Program rada se zasniva na principima i ciljevima rada Skupštinskog kolegija, funkcionalnom i operativnom radu Skupštine, njenih komisija, odbora i radnih tijela.

Skupština će realizovati i aktivnosti iz Programa rada Načelnika opštine.

Skupština će takođe pratiti realizaciju Programa rada Načelnika za 2019. godinu.

II – NADLEŽNOSTI SKUPŠTINE OPŠTINE

Nadležnosti Skupštine opštine propisane su zakonom.

Skupština opštine je organ odlučivanja i kreiranja politike opštine a njene najvažnije nadležnosti su sljedeće:

- donosi Statut opštine,
- donosi odluke i druga opšta akta i daje njihovo autentično tumačenje,



- donosi budžet i završni račun budžeta,
- donosi planove i programe razvoja opštine, plan lokalnog i ekonomskog razvoja, plan investiranja i plan kapitalnih ulaganja,
- donosi razvojne, prostorne i urbanističke planove i programe,
- donosi program uređenja građevinskog zemljišta,
- donosi sprovedbene planove,
- donosi odluke i druga opšta akta o obavljanju funkcija iz oblasti kulture, obrazovanja, sporta, zdravstva, socijalne zaštite, informacija, zanatstva, turizma, ugostiteljstva i zaštite okoline,
- donosi odluke o komunalnim taksama i drugim javnim prihodima, kada je ovlašćena zakonom,
- donosi odluke i druga opšta akta u oblasti zaštite i spašavanja-civilne zaštite u skladu sa zakonom i preduzima mjere za funkcionisanje civilne zaštite i spašavanja,
- donosi odluke o pribavljanju, upravljanju i raspolaganju imovinom opštine,
- donosi odluku o određivanju naziva ulica, trgova i dijelova naseljenih mjesta,
- daje saglasnost na nazive naseljenih mjesta,
- donosi odluku o proglašenju praznika opštine,
- donosi odluku o upotrebi simbola opštine,
- donosi odluku o člansvu opštine u savezu opština i gradova i o udruživanju u druge saveze i organizacije,
- donosi plan korišćenja javnih površina,
- donosi odluku o proglašenju počasnih građana i uređuje prava i obaveze iz te odluke,
- donosi odluku o nagradama i priznanjima,
- bira i razrješava predsjednika skupštine opštine, potpredsjednika skupštine opštine, zamjenika načelnika opštine, sekretara skupštine opštine, imenuje i razrješava načelnike odjeljenja i službi i članove stalnih i povremenih radnih tijela skupštine opštine,
- obrazuje stručnu službu za potrebe skupštine i njenih radnih tijela,
- osniva Odbor za žalbe i razmatra izvještaj o radu Odbora,
- pokreće inicijativu za teritorijalnu promjenu i promjenu naziva opštine i naseljenog mjesta,
- odlučuje o zaduženju opštine,
- usvaja poslovnik,
- usvaja etički kodeks skupštine,
- razmatra godišnji izvještaj o radu Načelnika opštine i o istom zauzima svoj stav,
- odlučuje o pokretanju inicijative za opoziv načelnika opštine, u skladu sa Izbornim zakonom Bosne i Hercegovine,
- razmatra isvjestaj načelnika opštine o radu u organima preduzeća koja obavljaju komunalne djelatnosti,
- odlučuje o raspolaganju kapitalom u preduzećima koja obavljaju komunalne djelatnosti, a koji je u svojini opštine,
- imenuje i razrješava direktora i upravni odbor ustanove čiji je osnivač ili suosnivač opština u skladu sa zakonom,
- osniva preduzeća i ustanove komunalnih i drugih djelatnosti za obavljanje poslova od interesa za opštinu i upravlja istim u skladu sa zakonom,
- raspisuje javni zajam i samodoprinos,
- raspisuje referendum,
- daje mišljenje o metodologiji za utvrđivanje naknade za vršenje povjerenih poslova,
- donosi odluke o obrazovanju mjesnih zajednica na području opštine i
- obavlja druge poslove propisane zakonom i statutom.



III – PLAN AKTIVNOSTI

Skupština opštine radi u sjednicama i održava sljedeće sjednice: redovne, tematske, godišnje, svečane, vanredne, komemorativne.

Pored navedenih sjednica Skupština će održavati i posebne sjednice koje će biti namijenjene obilježavanju posebnih datuma značajnih za opštinu Srebrenica.

Sjednice Skupštine opštine biće održavane po potrebi, a najmanje jednom u dva mjeseca kako je to zakonom predviđeno.

Sjednice će biti održavane u skladu sa dogovorom na sjednicama Skupštinskog kolegija koji će pripremiti prijedlog dnevnog reda za sjednicu Skupštine.

Dnevni red se utvrđuje na početku sjednice.

Sjednice Skupštine opštine saziva Predsjednik Skupštine, a u slučaju njegove spriječenosti sjednicu saziva potpredsjednik, odnosno sazivanje se vrši u skladu sa zakonom. Tematske sjednice će se održavati prema potrebama i u skladu sa temama koje su budu javljale tokom godine.

Komemorativna sjednica Skupštine opštine Srebrenica biće održana 10. jula i posvećena svim žrtvama Srebrenice.

Svečana sjednica Skupštine opštine održaće se povodom praznika Opštine - Dan opštine Srebrenica 11. Mart.

Godišnji odmor biće u III kvartalu.

Teme koje će biti obrađene u 2019. godini a koje su predviđene Programom rada raspoređene su u četiri godišnja kvartala a oni obuhvataju:

- I kvartal – januar, februar, mart
- II kvartal – april, maj, juni
- III kvartal – juli august, septembar
- IV kvartal – oktobar, novembar, decembar.

Tačke predviđene Programom rada ne moraju biti obrađene u kvartalu u kojem su predviđene nego se u skladu sa dogovorom i potrebama mogu pomjerati iz jednog kvartala u drugi.

Stručna služba Skupštine opštine Srebrenica će organizovati javne rasprave o aktuelnim pitanjima iz nadležnosti Skupštine.

O izvršenju programa brine se predsjednik Skupštine opštine.



IV – SADRŽAJ PROGRAMA RADA (TAČKE KOJE ĆE BITI OBRADIVANE)

ROK	SADRŽAJ	Nosilac aktivnosti	Predlagač	Realizovane: Odluke, zaključci	
I KVARTAL					
Januar	1. Izvještaj o radu Skupštine opštine Srebrenica za 2018. godinu	Stručna služba SO	Stručna služba SO		
	2. Izvještaj o radu Načelnika opštine i Opštinske uprave za 2018. godinu	Kabinet Načelnika	Načelnik opštine		
	3. Program rada Načelnika opštine za 2019. godinu	Kabinet Načelnika	Načelnik opštine		
	4. Poslovnik o radu Skupštine opštine Srebrenica	Stručna služba SO	Predsjednik SO		
	5. Pravilnik o dodjeli nagrada i priznanja	Komisija za nagrade i priznanja	Predsjednik SO		
	6. Odluka o nagradama i priznanjima organizacijama i pojedincima	Stručna služba SO	Predsjednik SO		
	Februar	7. Pravilnik za održavanje lokalnih i nekategorisanih puteva i plan održavanja istih u vanrednim uslovima	OPUIKSP	Načelnik opštine	
		8. Izvještaji o radu radnih tijela (Komisija i Odbora) SO Srebrenica	Radna tijela (Komisije i Odbori)	Predsjednik SO	
		9. Izvještaj načelnika Opštine o radu u organima KP «Polet» A.D.Srebrenica za 2018. godinu i Plan rada za 2019. godinu	Kabinet načelnika	Načelnik opštine	
		10. Izvještaji o radu javnih ustanova i preduzeća čiji je osnivač opština Srebrenica za 2017 i Plan rada za 2018. godinu: a) JZU Dom zdravlja Srebrenica; b) JU Kulturni centar Srebrenica; c) JU Dječiji vrtić «Poletarac» Srebrenica; d) JU Centar za socijalni rad Srebrenica; e) Turističke organizacije Srebrenica f) JP „JS RTV Srebrenica“	Javne ustanove i preduzeća čiji je osnivač opština Srebrenica	Predsjednik SO	
1. Izvještaji o radu:					
a) Izvještaj o radu Upravnih i Nadzornih odbora preduzeća i ustanova čiji je osnivač opština za 2018. godinu i Plan rada za 2019. godinu		Upravni i Nadzorni odbori	Predsjednik SO		
b) Izvještaj o radu Savjeta mjesnih zajednica za 2018. godinu i Plan aktivnosti za 2019. Godinu		Predsjednici i Savjeti MZ	Predsjednik SO i Načelnik opštine		
c) Izvještaj o radu OO Crveni krst Srebrenica za 2018. godinu i Plan rada		OO Crveni krst Srebrenica	Predsjednik SO		



za 2019. Godinu			
Mart	d) Izveštaj o radu Civilne zaštite u 2018. godini i Plan rada za 2019. godinu - Plan za zaštitu i spašavanje od požara - Plan za zaštitu i spašavanje od poplava - Plan zaštite od snijega i snježnih padavina	ODD i JS	Načelnik opštine
	2. Informacije:		
	a) Informacije o svim vrstama podsticaja za razvoj u 2019. godini i program podsticaja	OPIR	Načelnik opštine
	b) Informacija o zimskom održavanju lokalanih i nekategorisanih puteva na području opštine Srebrenica	OPU i SKP	Načelnik opštine
	c) Informacija o funkcionisanju prevoza putnika i učenika na području opštine	ODDiJS	Načelnik opštine
	d) Informacija o realizaciji Plana zaštite od snijega i snježnih padavina na području opštine	OPUiSKP	Načelnik opštine
	e) Informacija o radu Veterinarske stanice Srebrenica i stanju u oblasti veterinarske zaštite	ODDiJS	Načelnik opštine
	f) Informacija o realizaciji Odluke o taksama na rude, šume, vode i druge prirodne resurse u 2018. godini	OPIR	Načelnik opštine
	g) Informacija o ostvarivanju prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite na području opštine u 2018. godini	OOU	Načelnik opštine
	3. Program putne infrastrukture i plan investicionog ulaganja u putnu infrastrukturu	Kabinet Načelnika	Načelnik opštine
	4. Stanje poljoprivredne proizvodnje (stanje polj. zemljišta, vrsta polj.proizvodnje, nosilac polj.proizvodnje, uloga Opštine i međunarodnih organizacija)	OPIR	Načelnik opštine
	5. Plan mreža lokalnih vodovoda i plan zaštite izvorišta - Informacija o vodosnadbijevanju i stanju svih vodovoda	OPUiSKP i KP Polet ad Srebrenica	Načelnik opštine
	6. Kalendar kulturnih i sportskih manifestacija za 2019. godinu	Savjet za sport, kulturu i omladinu	Načelnik opštine



	7. Plan utroška sredstava od koncesionih naknada	OPIR	Načelnik opštine	
	8. Program korištenja sredstava dobivenih od naknade koju preduzeća i druga pravna lica uplaćuju za realizaciju posebnih mjera za zaštitu od požara	Kabinet načelnika	Načelnik opštine	
	9. Program korištenja sredstava od prodaje šumskih i drvnih sirovina	OPIR	Načelnik opštine	
	10. Plan korištenja sredstava dobivenih od naknade za vode	OPIR	Načelnik opštine	
	11. Program razvoja sporta, raspodjele sredstava za sport i kategorizaciju sportova	ODDiJS	Načelnik opštine	
	12. Plan investicionog ulaganja u 2018. godini	Kabinet načelnika	Načelnik opštine	

ROK	SADRŽAJ	STRUČNA OBRADA	PREDLAGAČ	Realizovane: Odluke, zaključci
II KVARTAL				
April	1. Informacija o radu Pravobranilaštva RS, Sjedište zamjenika u Vlasenici	Pravobranilaštvo RS	Načelnik opštine	
	2. Informacija o radu Savjeta mladih Srebrenica za 2018. godinu i Program rada za 2019. godinu	Savjet mladih Srebrenica, ODDi JS	Načelnik opštine	
	3. Izvještaj o radu Savjeta za sport o pripremama za Dane Srebrenice u 2019. godini	Savjet za sport, kulturu i omladinu	Načelnik opštine i Predsjednik SO	
	4. Izvještaj o radu Savjeta za sport u 2018. godini sa osvrtom na stanje sportskih objekata i stanje u oblasti sporta na području opštine	Savjet za sport, kulturu i omladinu	Načelnik opštine i Predsjednik SO	
Maj	5. Informacija o stambenoj problematici na području opštine Srebrenica - Informacija o stanju i popravci zgrada koje dosad nisu popravljane	OPUiSKP	Načelnik opštine	
	6. Informacija o bezbjednosti saobraćaja na području opštine - Informacija o stanju javnog reda i mira na području opštine	Policijska stanica Srebrenica	Načelnik opštine I Predsjednik SO	
	7. Informacija o izvršenju Budžeta za prvo tromjesečje 2019. godine	OF	Načelnik opštine I Predsjednik SO	
Juni	8. Program izgradnje i sanacije puteva, ulica i naselja		Načelnik opštine I Predsjednik SO	
	9. Program utroška naknade dobivene po osnovu mineralnih sirovina, šuma, građevinskog zemljišta, požara i ostalo	OPUiSK OPIR OPUiSKP	Načelnik opštine	
	10. Program zajedničke komunalne potrošnje		Načelnik opštine	



	11. Program ruralnog razvoja opštine	OPIR	Načelnik opštine	
ROK	SADRŽAJ	STRUČNA OBRADA	PREDLAGAČ	Realizovane: Odluke, zaključci
III KVARTAL	1. Izvještaj o izvršenju Budžeta za prvih 6 mjeseci 2019. godine	OF	Načelnik opštine	
	2. Informacije Stručne službe SO Srebrenica i Kabineta načelnika	Stručna služba SO i Kabinet načelnika	Načelnik opštine i Predsjednik SO	
Juli	3. Informacija o prostornim, regulacionim, razvojnim i drugim planovima na području opštine	OPUiSKP	Načelnik opštine	
	4. Informacija o realizaciji Programa sanacije lokalnih puteva	OPUiSKP	Načelnik opštine	
	5. Izvještaj načelnika Opštine o radu u organima KP «Polet» A.D.Srebrenica za prvih šest mjeseci u 2019. godini	Kabinet načelnika	Načelnik opštine i Predsjednik SO	
Avgust	12. Izvještaji o radu javnih ustanova i preduzeća čiji je osnivač opština Srebrenica za prvih šest mjeseci u 2019. godini: g) JZU Dom zdravlja Srebrenica; h) JU Kulturni centar Srebrenica; i) JU Dječiji vrtić «Poletarac» Srebrenica; j) JU Centar za socijalni rad Srebrenica; k) Turističke organizacije Srebrenica l) JP „JS RTV Srebrenica“	Javne ustanove i preduzeća čiji je osnivač opština Srebrenica	Predsjednik SO	
	6. Informacija o realizaciji plana rada OO Crveni krst Srebrenica za prvih šest mjeseci u 2019. godini	OO Crveni krst	Predsjednik SO	
Septembar	7. Informacija o uspjehu i vladanju učenika u SŠC i OŠ u 2017/2018 godini i Plan upisa u 2019. godini	ODDiJS	Načelnik opštine	
	8. Informacija o realizaciji Programa sanacije lokalnih puteva	OPUiSKP	Načelnik opštine	



	9. Informacija o stanju opštinske imovine	Kabinet načelnika	Načelnik opštine	
--	---	-------------------	------------------	--

ROK	SADRŽAJ	STRUČNA OBRADA	PREDLAGAČ	Realizovane: Odluke, zaključci
IV KVARTAL Oktobar	1. Budžet Opštine Srebrenica za 2020. godinu - Razmatranje Nacrta budžeta - Razmatranje Prijedloga budžeta - Odluka o usvajanju budžeta - Odluka o izvršenju budžeta	OF	Načelnik opštine	
	2. Rebalans Budžeta Opštine Srebrenica za 2019. godinu - Razmatranje Nacrta Rebalansa budžeta - Razmatranje Prijedloga Rebalansa budžeta - Odluka o usvajanju Rebalansa budžeta - Odluka o izvršenju Rebalansa budžeta	OF	Načelnik opštine	
Novembar	3. Program rada SO Srebrenica za 2020. godinu - Razmatranje Nacrta Programa rada SO - Razmatranje Prijedloga Programa rada SO	Stručna služba SO	Predsjednik SO	
	4. Izvještaj o realizaciji Odluke o usvajanju plana investicija za 2019. godinu	Kabinet načelnika	Načelnik opštine	
	5. Izvještaj o realizaciji Odluke o usvajanju programa utroška sredstava od naknade za eksploataciju mineralnih sirovina za 2019.godinu	OPIR	Načelnik opštine	
	6. Izvještaj o realizaciji Odluke o usvajanju korištenja sredstava posebnih namjena od vodnih naknada za 2019.godinu	OPIR	Načelnik opštine	
Decembar	7. Izvještaj o realizaciji Odluke o usvajanju utroška sredstava od naknade za šume za 2019.godinu	OPIR	Načelnik opštine	



V – PRIPREMANJE SJEDNICE I MJERE ZA IZVRŠENJE PROGRAMA RADA

Sjednice Skupštine opštine Srebrenica sazivaju se u skladu sa zakonom i poslovníkom, a održavaju se po potrebi a najmanje jednom u dva mjeseca.

Stručni obrađivači i predlagači materijala određeni ovim programom, dužni su:

- da materijale pripremaju u sažetoj formi predviđenoj za određenu vrstu akata, prema metodologiji koju će za određene akte precizirati sekretar Skupštine opštine,
- da u materijalima iznose objektivno stanje i činjenice, sa jasnim i konkretnim prijedlozima mjera i zaključaka,
- da utvrđene prijedloge akata, odnosno dokumenata, odmah po utvrđenju prijedloga dostave u elektronskom i tvrdom obliku sekretaru Skupštine opštine,
- da u toku rasprave o određenom aktu, odnosno dokumentu, prate eventualna mijenjanja i korigovanja, te vrše usklađivanje sa usvojenim diskusijama,
- da materijal koji će biti razmatran na sjednici dostave sekretaru Skupštine opštine u roku koji bude ostavljen za to.

Predsjednik Skupštine opštine zadužen je za praćenje izvršenja Programa rada SO Srebrenica.

Materijal koji će razmatrati Skupština mora biti dostaviti najkasnije 7 (sedam) dana prije održavanja sjednice u dovoljnom broju primjeraka i to za odbornike Skupštine, funkcionerima opštine, načelnicima odjeljenja, šefovima službi i drugim ovlaštenim predlagačima, članovima skupštinskih radnih tijela (koji nisu odbornici), predsjednicima savjeta MZ/povjerenicima MZ, NVO, međunarodnim organizacijama, privrednim subjektima i javnim institucijama na koje se odnosi tematika koja će se razmatrati na sjednici Skupštine.

Predsjednik Skupštine opštine može u određenim slučajevima odobriti promjenu rokova za dostavu materijala za sjednicu Skupštine.

VI - OBJAVA PROGRAMA

Ovaj program biće objavljen u "Službenom glasniku Opštine Srebrenica", u skladu sa zakonom.

VII - SKRAĆENI NAZIVI STRUČNIH OBRAĐIVAČA U PROGRAMU

- Odjeljenje za privredu i razvoj.....	OPiR
- Odjeljenje za prostorno uređenje i stambeno-komunalne.....	OPUSKP
- Odjeljenje za opštu upravu.....	OOU
- Odjeljenje za finansije.....	OF
- Odjeljenje za društvene djelatnosti i javne servise.....	ODDiJS
- Stručna služba Skupštine opštine.....	SSSO
- Stručna služba načelnika opštine i zajednički poslovi.....	SSNOiZP
- Javna ustanova.....	JU
- Javno preduzeće.....	JP
- Komunalno preduzeće.....	KP
- Skupština opštine.....	SO

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE
Nedib Smajić

DOSTAVLJENO:

1. Načelnik opštine,
2. Predsjednik SO,
3. Stručna služba SO,
4. a/a.